

صفة الوضوء والصلاة (مرئي)

sain na wo ye alwala/wo kuta nsuo?

m

enee

1

Azan/nteeamu enee

2

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

Oh! Mo a mo ye agyede fow se mo soere ko ye
mbae bo/Nyame fre mo horo mo anyimu ne mo nsa
ko pow,na mo fa mo nsa fa mo tiri su,na mo horo mo
nan ko pow nu su.

Suratul Maaidah

3

Nyame fre/mbae bo nnye yie gyese nsu kuta
ewohohohoh,na nsu kuta su nnye ye yie gyese kanchiea
ewu hohoh,na kanchiea su enni hohoh gyese gyede ewu
hohoh,na na bea nu akoma,na daabi nnye tekyerema.

4

Nyame din nu mu na me hye ase.

ye de Nyame din na hye ase ewu yen nsu kuta nu
ahyease, ansaa na ye hyensu kuta nu ase,ansaa na
ye we sokodua de ama ye ano a-ehotew.

5

ye be horo yen nsa mpen abiasa,ansaa na ye hye
ase ewu yen nsatea nu ano ko pow nu su.

6

ye be hohoro yen nsa abakon ko pim bakon
mpere abiasa.

7

na ye be hye ase nsa nifa no su na ye hohoro nu
mpem abiasa,ansaa na nsa bonkum nu mpem
abiasa.

8

saa na ye be horo nsa nyifa ansaa na yen nsa
bankum.

9

ne nsiso se nsu nu be wura yen nsatea nu ntamu.

10

ansaa na ye ko horo ye ano ne yen hwene.

11

se ye de nsu be to yen ano,na ye keka no ansaa na
ye yi nu apuei abonten.

12

na hwene horo nu ye se ye de nsu be to ya ano a
twi nu ko yon hwene ne ahome ansaa na yo yi nu aba
abonten,ne yon nsa bunkum.

13

na yo suna so yo be yo nu kose gyose se ye wu
komkyere mu anaa se yo suro se ebe yo ohaw.

14

na kwan abien ewu se ye de nsu be to yen ano ne
se ye be twi nu ku yen hwene.

15

se ye di be ka abomu,se ye bi gye yen nsa koro agye nsua,na ye di be ma hohoro ye anu ansaa na ye yi aba abontain.

na ye be wusu nsua ewu ya ano,ansa na ye yi ago,ansaa na ye de bi ato ya hwene ne yen sa benku ye be ya saa pre nsa ne nsu abiasan.

16

na enkyekyemu enu se wo be fa nsu koro soronko de be be ma wo ano,na wo be fa koro su de ama wo hwene.na ye fa nsu nu bi ato ya ano,ansa na ye wosow nu,ansaa na ya fa nsu nu bi ato ya hwene,ansaa na ye yen nsa benku a yi nsu nu.

17

na de eto ano ne hwene nu su na ye anyimu hohoro.

18

na anyimu tenten firi etiri hwi ko abogyi nu ho,na tetrete su ko aso nu ntamu.

19

na eye nshi se ye hohoro anyimu hwi tese abogyi hwi nu ne ano hwi ne den eka ho nyinara.

20

na anyimu hohorow ewu kwan abian:

21

den edikan:ye be fa nsu ne yen nsa abien nyinara,ansaa na ye hohorow yen anyimu firi bea e hwi nu hye ase ko na abodwe nu awiei,ne nyifa nu aso ko bakom nu awie,na se abodwe nu hwi nu ye pii,ekwan ma ewu ho se wo hohoro na ase nyinara.

ye be saa mbere abiasa,saa na ye,anaa se mpen abien,anaa se koro na saa na ye nshi.

22

na den etoso abien:ye be fa nsu ne yen nsa nyifa nkoa,na ye di ato yen enyimu,na ye hohoro yen anyimu ne yen nsa nyinara ebomu se nea ye yen ewu edi kan no,ye be ye saa mpem abiasa.

23

ye be ye nu ama ade so saa ewu nsu kuta nu mu,na saa nu eye nshi,na ye bee ye ntam ewu hon ntamu su,sadea yen ma apow bi endi kan ewu apow bi su da.

24

na se ye wie yen anyimu nu hohoro na ye keka so ho hohoro yen nsa tia.

25

na nsa nu a eye nshi se ye hohoro nu firi nsatea nu ko pow nu so ne saa/batwere e pow nu so.

26

na ye be hwe ase a hohoro nsatea nyifa nu so,na ye yi e mu,ansaa na ye di nso nu ako batwere nu so.

m

ansaa na ye ko hohor nsa banku nu su a yi yi nsatea de ko batwere nu so.

28

na ye ko pepa ye tiri nu su,na ye de nso nu be fa yen nsa biom,ansaa na ye de yen nsa nu a nsa ewu mu nu afa yen tiri ahwe ase u so,ansaa na ye de aba

na awie ye nsa abien nu nyinara,na weye ye
pepɛɛɛ de obiara se wo wo tiri hwi anaa se daabi.

29

ansaa na ye hohoro yen aso ne nsu den eka ye
nu,ye be ye saa koko pe.

30

na sedea ye de nsu be fa yen tiri nu su nu.se ye de
yen nsatea koro be wura yen aso nu mu na ye pepa
nu ade yen nsa nu afa hu nyinara bɔmu akyere ne
emu.

31

ansaa na ye kɔ hohoro yen nnae,efiri apɔw nu de
firi naetae nu,na eye nshi se ye hohor nyinrara.

32

na ye be hye ase ewu nnae nyifa nu na ye yi yi
hon ntamu,na ye be hohor apow nu akyiri.

33

ansaa na ye hohor nnae bankum nu sedea ye
hohor nyifa nu,na ye be yi hon ntamu,na ye be
hohoro apow nu nyinara.

34

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Me di adanse se nokware ade som biara enni ho
gyese Nyame nkoa bofoa,na daabi onni ahokane
biara,na me de adanse se Mohammad ye na koa ne
na bofo.

35

efata na eye SUNNAH se ye wia nsu kuta/Alwala
ye bo mpae na ye ka se:

36

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، واجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Allaahumma Nyame fa me ka nnomfou nu mo,na fa
me ka woam a wo mu te hom ho nu mu.

37

ana se:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

wo ho tie wo Nyankopon,ne wo ndaase,me de
adanse se nokware Nyame som biaara enni ho
gyese wo,me sera bonefakye firi wo ho,na me nye
nnohufo.

m

den ye kyare ewu ade whe nu su

1

sain na wo ye alwala/wo kuta nsu?

2

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

o mo woanna mo ye gyede fow se mo soere ko ye
mbae bo/Nyame fre mo horow mo anyimu ne mo
nsa ko apow,na mo fa mo nsa fa mo tiri su,na mo
horow mo nan ko apow nu su.

Suratul Maaidah

3

Nsa mienu hohoro.

4

Ano ene ehwene ehohoro

5

Ntoaso

6

empaemu

7

se ye be hohoro yen anyimu

8

de edi kan

9

abien

10

enkankyia ne BISMILLAH/ye be ka Nyame din

11

me hohoro men nsa

12

ye di nsu be to ya ano

13

ye de nsu be to yen hwen nu u

14

se ye be hohoro yen anyimu

15

ye be hohor yen nsa abien ko yen nsa pow nu su

16

ye be pepa ye tiri su ne yen asu abien

17

ye be hohor yen nnae ko e pow nu su

18

nsa abien hohor

19

ye be pepa ye tiri su

20

Etire no ahya ase-firi mema nu ne hwi nu ahya
ase

21

Etire no awie=ko bea hwi nu e wia ko ti ko nu su

22

aso abien nu pepa

23

Nan abien nu hohor

24

Na Ɔkomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka
no akase:

«وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

bɔne en ka woam a wo gyae wo mu nnae hohor,mu
nye WUDU nsu kuta nu yei

Abu Dawuda Nhoma mu,

25

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

Me di adanse se nokware ade som biara enni ho
gyese Nyame nkoa bofoa,na daabi onni ahokane
biara,na me de adanse se Mohammad ye na koa ne
na bofo.

ɛfiri Muslim ho.

26

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

Nyame fa me ka nnuhufoɔ nu mo,na fa me ka woam
a wɔ mu te hom ho nu mu.

Tirmizee na de bae

27

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

wɔ ho tie wo Nyankopon,ne wo ndaase,me de
adanse se nokware Nyame som biaara enni ho
gyese wɔ,me sera bonefakye firi wɔ ho,na me nye
nnohufo.

Nasai na yi bae ewu ne Nwoma nu mu"AMALUL
YAUM WAL LLAYLA"

sɛn na me ye Sallah/Nyame fere?

Sallah firi ahe ase kɔ awie/ALLAH AKBAR kɔ
SALAMU ALAIKUM

m

ɛne

1

Sallah Iqama nne ntea mu.

2

Iqama nne ntea mu ntoasoo.

Niya/nkankyee ye dwumadie a ɛde kan ma
Nyame fere nii sɛ ɔye,na bea a,ewu na ye akoma mu.

3

Ye behwe kibla KAABAAH,na sɛ wɔ ye Imam anaa
wo nko ara a, fa biribi to wo animu sɛ nkataso.

4

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

ALLAHU AKBAR a edi kan no ye de hye
Sallah/Nyame fere ase, ena sedee biara gyese ye de
tekyerema na eka.

5

Na emmere a ye be ka ALLAHU AKBAR No ye be
pegya yen nsa ako yen abatiri, na ye de yen nsa yam
ahwe KAABAAH

anaase:

ye be pegya yen nsa ako aso ho perepere tese saa
no.

6

Ye de yen sa be to yen koko so, anaa se mfuruma
no soro, anaa se ase waye yinaara ye perepere.

ye ye nsa nyifa be to ye nsa bamku no soi

anaa se ye be su ye nsaterɛ nyifa de ato ye nsa
bankum nu su

anaa se ye be su nsaterɛ nyifa ewu ye nsa
bankum nu so

7

Allahumma/Nyankonpon ma me ne me bone
ntam enwa sedee wo ama awia apueye ne atɔye, me
Nyankonpon te me ho firi me bone sedie wu te
ntuma fitaa firi e fih, me Nyankonpon hohorow me
firi me bone ne asukutweya ne nsu nyunu.

Yebebu saa mpaae yi: O mewura Nyame; te me
ne mebene ntem tese senea w'ate apuee ne ateee
ntem no. O mewura Nyame, te me ho firi me bene ho
tese senea yete ntoma fitaa ho firi efii ho no.

8

yehwehwe ntwitwagyee firi Onyankopen he afiri ebonsam a, y'apo noe no ho.

Asore mbue akyi no ɛntwitwagyee na ɛdihɔ, ɛna afei y'akenkan Faatiha.

9

Yede nyamesuro ne ahobraseɛ bekenkan Faatiha no baako, baako.

10

{ɛnye hɔ...

Saa kasa yi "Aamiin" ɛye (sunna) Anabi (s) akwan, ɛma obibiara Sɛ ɛye imaam (edikanfo) anaa deɛ ɔredi imaam akyi, anaa se, sɛ ɔno nkoara na ɛreye asore mpo a, Na saa kasa no ɛnka Suuratul Faatiha nsem no ho bi, Na mmom ɛye mpaebɔ a, ɛrekyere sɛ, O mewura Nyame, gye yen mpaebɔ so.

11

Faatiha akyiri no, yebɛ kenkan Kuran mu deɛ ɛye mre ma yen, sɛ ɛye Kuran ti bi nyinaa anaa nefa bi, Na akenkan no akyi nso, yebɛye dinn kakraa bi ansa "Rukuu".

12

ALLAH AKBAR/NYAME YE KESEɛ

Ye ka Allahu Akbar a, yede ɛfiri ngyinahɔ ɛko "Rukuu"

Wei ne gyinabere a, ɛtɔsɔɔ mmieniu wɔ sɛdeɛ na Anabi (s) ye asore, ɔma ne nsa so; ɛnti ɛye "Sunna" ma yen sɛ yebɛ ma yen nsa so kɔpim yen abati anaa y'aso ho.

13

Yede yensa yam begu yen kotodwe so. Na yebe biebie yensa nsoaa mu, (a, yemmoa moa no). Na yede beto yen kotodwe so tese yeresomu.

Yebe nya abotoyam a, ye mpre yen ho abre a, y'abu yen mu ase. Na afei, yebe biebie yensa ate afiri yen ho a,yenka yensa mmata yen ho. {na afei, ye nkyea yen ho nke y'afa koro so.

14

ewɔse y'akyi tene pepeepe a, yenkoa no. Na ewɔse yen tiri ne yen akyi nso tene bom kama.Yempagya mmano ntra yakyi, ena yensi netiri ase nso.

15

Subhaana rabial aziim (kronkron ne ahotee ye mewura, ɔkeseɛ no dea.

Yebe trontrom Nyame mprensa. eno ne tontrom ketewa. Na emom se wo ka baako a eyɛ,yebe tumi de bi akaho sɛ. Saa ara nso na ye we eho kwan se yebeka ntrontrom ahoroe a, y'agye atom no bi.

16

mpaebɔ a, yeka no wɔ abre a, y'abu yen mu ase no dɔɔso.

17

Onyankopen ate obia ereyi N'aye. (sami Allaho liman hamidah).

Yeka saa asem yi abre a, yere pegya yen mu afiri (rukuu) no.

18

Ye pagya yensa kepem yabati ho anaa y'aso ho.
{no ne gycinapen a eteso mmiensa a, yepagya yensa.

19

{eno akyi no, yebe sɔre atene yen mu na y'aka sɛ:
O yewura Nyame, aseda yɛ Wo dea.

20

ɛwɔ se, abre a, y'asɔre afiri mmuase no mu, yebe
gyae yensa agu yen ho anaa se ye de begu yen bo so.

21

eye sunna (Anabi (s)) akwankyere se yebekye
kakra wɔ nyinahɔ no, abre a,yasɔre afiri rukuu
mu.{na afei yebe to yen boase a,ye mpere yen ho.

22

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

Afei na y'aka Allaho akbar de afiri nyinahɔ de
y'anim abutu he.

Yede ye nsa mmienu bedi kan ato fem ansa na
yekotodwe nso adi so. Anaa se yekotodwe bedi kan
wɔ fem ansa na yen nsa nso atoa so.Emu deɛ ebeye
mre ama yen no.

23

eye nhye de ma yen se, yebutu fem wɔ ape nson
so; senea Onyame Somafoe akyere yen no.

moma ne ehwene, ensa yam mmienu, enan
mmienu ene kotodwe mmienu no.

24

Yebema ye nansoa no ahwe kibla, na yama ye
nan asisi hɔ.

Yebe bae yesre mu, na afei y'afu so yebema y'afu so afiri yesre so.

Yebema yensa afiri fem na y'ate yensa ne yen kyeemu ntem, ewɔ abre yenkoaa na yereye asɔre. Na emom se yewɔ dɔm mu a, yebe hwe se yenha afofore.

Afei yebema yensa yam no aben y'apantan anaa y'aso ho.

25

Subhaana rabial aziim (kronkron ne ahotee ye mewura, ekesee no dea.

Yebe trontrom Nyame mprensa. {no ne tontrom a esoa. Na emom se wo ka baako a eso, yebe tumi de bi akaho se ye pe a. Saa ara nso na ye wɔ eho kwan se yebeka ntrontrom ahoroe a, y'agye atom efiri Okomhyenii nkyen na yede dee pe abɔ mpaee asere wiase ne atemuada mu papa.

26

Na Okomhyeni Nyame nhyira ne n'asomdwie nka no akase: Abre a, akoa ben newura paa, ne mre a, n'anim butu fem (sujuud mu), eno nti moma mo mpaebe ndɔɔso.

27

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

Yebe pagya yeti afiri fem (sujuud) abre a, yereka Allaho akbar.

Yebetene yenan benkum no so wɔ ntoboasee mu. Na yede yenan nifa no asi fem. ebema yenan nsoa no akyere kibla (bea a, yehwe ye asere no).

ana se:

Yebetumi de ye nan no asisi hɔ, na y'atena ye nanti mienu no so.

Yebe biebie yensam de nifa no ato yesre nifa no so. Na benkum nso da yesre benkum no so. {wɔ bre a, ɛda yɛ kotodwe so}

28

Yebeka rabi igfirlii (Mewura Nyame fame bɔne kyeme)

Yebe bɔ saa mpaee yi wɔ sujuud (animutu hɔ) mmienu no ntem. Yebetense bɔkɔ wɔ aboteyam so.

29

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

Yebeka Allaho akbar na y'akɔ sujuud (anim butuhɔ) a etɔso mmienu. ɛno nso te se nea edii kan no ara pe. Senea yesi ye no, ne deɛ yeka....

30

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

Afei yede rakaa (nkotosɔree) a etɔso mmienu beba. Na yebeye no senea ye diikan yɛɛ rakaa edikan no ara.

ɛnsa mmienu a, yede beto hɔ, Faatiha akenkan, ene Kuran akenkan no mu baako bi anaa pii no bi.

Afei na y'abu yɛmu ase.

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

Afei na y'agyina hɔ.

Onyankopɔn ate obia ereyi N'aye. (sami Allaho liman hamidah).

Afei na y'ako sujuud (ɛntwerɛ)

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

Yɛbɛyɛ sujuud (ɛntwerɛ) mmieniu, na y'atenase
akenkan atahiatu (nkyea).

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

31

Se yewie rakaa (nkotosere) a, etɔso mmieniu no
a, na ato ntenasee a, yede kenkan atahiatu (nkyea)
yebe tena ndwodwoee ntenasee.

32

Saa ndwodwoee atenasee no a,yede kenkan
atehiatu no,ba we asereye mmieniu mmieniu te se,
anepasere, fiada asereye ne afahye mmieniu no
asereye. Na saa ara nso na atehiatu nkenkan no ba
wɔ asereye mmiensa mmiensa ne nnan nnan no.

33

Se obi antumi antenna ndwodwoee atenasee, esan
ne keseye anaa se ehaw bi a, ewe ne nan a, enye
hwee. Anaa ehaw fofore bi a, ewe eho kwan se etena
atenasee a, eye mre ma no a, ebe tumi.

34

Atehia akenkan no,yede yensa nifa beto ye sre
nifa no so. Na yamoa yensa nsoaa no nyinaa gye na
akyerekere kwan no,na yatene no.

35

Anaa seyede yekokoromoti no beto nsateaa mfinfin dee no so, na yatene akyerekyere-kwan no mu.

36

Na efa yensa benkum no dee,yebetumi abie mu de ato yesre benkum no so. Anaaa se yebe moa no de ato kotodwe no so.

{ye se abre a, yerekenkan atehia no, yebema y'ani ahwe yensa nifa akyere kyere-kwan no.

37

(Atehiatu asekyere) " Ahotee nkyea ye Nyankopen dea. Nhyira ne adepa nyinaa ye Nyame dea.}kemhyeni,(s) asomdwoee nka wo ne Nyame ahummebre ne Ne Nhyira. Asomdwoee nka ye nyinaa ne Nyame nkoa ateneneefoe nso.Medi adanse se Onyankopen akyi no, onyame fofore biara nni he.

Se asereye (salaat) no ye rakaa mmiensa anaa nnan nnan no bia, na ye kenkan atehia a edikan noa, eye.

Na emom,se eye salaat a, rakaat (nkoto-seree) mmienu, mmienu no bia,tese anepa asere a,anaa Fiada asere, anaa afahye mmienu noa, enee yebehye atehia no ma.{ne se yebekenkan salaatu Ibrahimiyya ase so.

Allahomma seli alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammadin kamaa selaita alaa Ibrahim wa alaa aali Ibrahim. Innaka Hamiidun Majeedun. Wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammadin

kamaa baarakta alaa Ibrahim wa alaa aali Ibrahim
fil aalamiina innaka Hamiidun Majeedun.

38

Assalaamo aleikum warahmatullah...

Assalaamo aleikum warahmatullah...

Assalaamo alaykum,no beba ebre a, yakenkan
atehia ne mpaebe ahodoɔ a,efiri Anabi (s)
nkyerekere mu awie no.Na wei deɛ eba wɔ salaas
(asoreye) a, ne rakaa (nkotosoree) ye mmienu-
mmienu no mu.

39

Yebete Allaaho akbar breoo bi

Na emom se eye asoreye (salaas) a, eye mmiensa
mmiensa te se magrib (anwumre asore) a, anaa
nnan-nnan no bia, te se awia asere anaa asar
(nnemmiensa asere) ne anwumre-sere (isha)

40

eneɛ yebesore wɔ atehia a edikan no akyi aye
nkotosoree (rakaa) baako.ɛno ye abre a,yereye
magrib (owiatoye asore) no. Anaa rakaas mmienu
se ye reye Zuhr (owigyinaeɛ) asore anaa asar
(nnemmiensa ne ɛfa asore), anaa isha (anadwo-
asore).ɛno mu no, yebe kenkan.

41

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

42

Na ɔkemhyeni (s) etina ntenaseɛ wɔ N'asore
biara a, Attahia mmienu wɔ mu.

43

Saa atenasee no, Anabi (s) ye no wɔ atehia a, etwatoe wɔ salaata a, ewɔ rakaat mmiensa ne nnan no nkoa mu.

44

(Saa atenasee no ne se) yebe tene yenan benkum no na yede yenan nifa no asi fem. Na afei yama yenan apiepie nifa so. Na yama etoɔ asi fom.

ana se:

Yebe tene tene yenan, na yama yenan mmienu no nyinaa apiepie nifa so.

ana se:

Yebetene yenan nifa no na yama benkum no akahye yesre ne yenan nifa ntem.

45

Atenasee a, etwatoɔ no mu, ye kenkan attehiya no, na y'akenkan Salaat Ibrahimiya.

46

Ansa na yebeto salaam ene atehia awiee no, yebe sre ahobanbo nnan bi afiri Nyankopen nkyen: Amanehunu-gya asotwee ho, adakamena mu asotwe, asetena ne owuo nschwe ena Dajjaar musuo ho.

Na ye be sere dee ye pe ewɔ wiase ne atemuada papa.

47

Assalaamo aleikum warahmatullah...

Assalaamo aleikum warahmatullah...

Salaat (asoreye) no ntumi mba awiee agyese y'ato salaam (ake nifa ne benkum).

48

Asalaamo alaikum na erekyere se afei deɛ
y'asɔre (salaat) no aba awieɛ.

Astagfiru Allah, astagfiru Allah, astagfiru
Allah. Mewura Nyame fa me bone kye me mprensa.

49

ɛwɔ okomhyenii akwankyere se, asɔreyeni to
salaam a, ɔnsere Nyame bonefakye mprensa. Afei na
wakenkae Nyankopen ɔkronkroni kokuroko no we
Anabi (s) nkaekae biara a, ɔnim.

m

deɛ y'atwere ɛwɔ ade yi animu

1

Sɛ wo na wo ye imaam (edikanfo) anaa wo nko
ara na woreye asɔre a,.

2

Takbiiratu ihram (Allaaho akbar a edikan)

3

ɛnsa pegya kɔpim abati ho pɛpɛpɛɔɛ.

4

Anaa ɛnsa pegya kɔpim aso ho pɛpɛpɛɔɛ tese saa.

5

Yede yɛnsa begu yɛnbo so.

6

Anaa yede beto y'afuruma soro.

7

Anaa sɛ yede beto y'afuruma ase.

8

ye ye nsa nifa bɛ to ye nsa bɛnkum so.

9

anaa sɛ yɛ de nifa bɛ sɔ yɛ nsa bɛnkum mu.

10

Mpaebe a yɛde bie salaata (asereye).

11

Allahumma/Nyankonpon ma me ne me bone
ntam ɛnwa sɛdɛɛ wu ma awia apuɛɛ ne atɔyɛ, Me
Nyankonpon te me ho ɛfiri me bone sɛdɛɛ wo te
ntuma fitaa ɛfiri ɛfii ho, Me Nyankonpon hohorow
me ɛfiri me bone ne asukutweya ne nsu nyunu.

12

{ɛka ɛye sunnah ho (Anabi (s) akwankyere sɛ
yɛde bɛdi afira.

13

Ahobanbe ne ntɔitɔwagyɛ.

14

Me rehwehwɛ ntɔitɔwagyɛɛ ɛfiri Onyankopen
nkyɛn ɛfa ɔbonsam a, Onyame anomi no, no ho.

15

Alfaatiha (mmie -anoo)

16

Alhamdu lillaahi rabbil aalamin, Arahmaani
arahiim. Maaliki yawmi diin. Iyyaaka n'abudu wa
iyyaaka nasta-een. Ihdi-naas siraatal mustaqiim.
Siraata lazxiina an amta aleihim. Gairil magduubi
aleihim wala deeliin.

17

eemen

18

mpaebɔ no asekyere ne sɛ:Onyankupon tie
mpaebɔ yi.

19

Yebe kenkan Kuran no mu kyɛfa a, ɛye merɛ ma
yɛn.

20

Arukuu (mmuase).

21

ALLAH AKBAR/NYAME YE ADE KASE

22

Yebe tene yemu abre a, ye nkoa mu.

23

Subhaana rabial aziim (kronkron ne ahotɛɛ ye
mewura, ɔkɛsɛɛ no dea.

24

Arukuu (mmɔmuase) nkaekae a y'akyere no bi
nie:

25

Subbuh,Qudduus Rabbul malaa-ikati wa
Ruuh.(Ntrontrom ne kronkkron ye,ye asoro- abefo
wura ɔbefo Gabriel Wura no dea.

26

Subhaanaka Rabbi-naa wa bihamdika,
Allaahomma igfir-lii.(Ahotɛɛ ye y'awura no dea. Na
asɛda wɔ wo. O mewura, fame bɔne kye me.

m

Onyankopen ate obia ereyi N'aye. (sami Allaho
liman hamidah).

28

Rabba-naa walakal hamd,hamdan kasiiran
teyyiban mubaarakan fihi.yewura Wo na ayeyie
fata Wo.Ayeyie pii a, ahotεε ne εyε nhyira.

29

Yede yensa begu yen ho,

30

Anaa sε yeβε sɔmu wɔ yen bo so.

31

Assujuud (ntwerε buo)

32

Moma ne εhwene.

33

Yensa yam mmienu.

34

Kotodwe mmienu

35

{εna εnan mmienu.

36

Subhaana rabial aziim (kronkron ne ahotεε ye
mewura, ɔkεsεε no dea.

37

Bere a, Akoa bεn newura paa yie, ne bere a,
n'anim butu fɔm (sujuud mu), {no nti moma mo
mpaebe nnɔɔso.

38

Ndwodwoee ntenasεε.

39

Ntenasεε kakra bi

40

(Yebeka) Rabbi igfir-lii (mewura fa me bɔne kye me mprensa)

41

Allaahomma igfir-lii, warham-nii, wajbir-nii, wahdimii,warzuq-nii. (Mewura, fame bɔne kye me,na hu me mmɔɔ,na tene me na ma me mahiadee.

42

Ahomakye (asɔreyɛ)

43

Fiada (asɔreyɛ)

44

Afahye mmienue (idil Fitr ne idil Adha)

45

Prɛmo (asɔreyɛ).

46

Anyummeɛ (asɔreyɛ).

47

Owia atɔɛɛ (asɔreyɛ)

48

Anadwo (asɔreyɛ)

49

(Atehiatu asekyerɛ) " Ahotee nkyea ye Nyankropɔn dea. Nhyira ne adepa nyinaa ye Nyame dea, kɔmhyeni, (s) asomdwoee nka wo ne Nyame ahommɔbrɔ ne Ne Nhyira. Asomdwoee nka ye nyinaa ne Nyame nkoa ateneneefɔ nso. Medi adanseɛ sɛ Onyankropɔn akyi no, Onyame fofore biara nni ho...

50

Allahomma selli alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammadin kamaa selaita alaa Ibrahim wa alaa aali Ibrahim. Innaka Hamiidun Majeedun. Wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammadin kamaa baarakta alaa Ibrahim wa alaa aali Ibrahim fil aaalamiina innaka Hamiidun Majeedun.

51

Zuhur- Asir- Magrib- Ishaa

52

Subhi_ Jummah _Idain

53

Allahomma selli alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammadin kamaa selaita alaa Ibrahim wa alaa aali Ibrahim. Innaka Hamiidun Majeedun. Wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammadin kamaa baarakta alaa Ibrahim wa alaa aali Ibrahim fil aaalamiina innaka Hamiidun Majeedun.

54

Assalaamo aleikum warahmatullah...

55

Se etenase wo rakaa (nkoto sere) a,etwato no a,ode ne nan benkum no beke anim,na ode baako no asi ho.Na watena natenae." efiri Bukhaari ho

56

Ntenasee attawaruk? Atenaseee

57

Allahumma innii a'uuzu-bika min azaabi jahannam wa min azaabil qabri wa min fitnatil

mahyaa- wal mamaati. Wa min shari fitnatil masiihi
dajjaal.ɛfiri Muslim nwoma mu.

58

Allaahomma innii zelumtu nafsii zulman kasiiran
wala a yagfir zunuuba illa Anta, fagfir-lee magfiratan
min indik warham-nii, Innaka antal Gafuuru
Rahiim." Rawaahu Bukhari.(O mewura
Nyame,nokore se maye bone pii atia me kra.Na
obiara nniho a,ode bone kye gye Wo. {eno nti fa me
bonekye bonefakye a,efiri Wo nkyen, Na hu me
mmobɔ. Nokware se Woye bonefakye Wura ne
odeefoɔ Wura.

59

Sre bonefakye mprensa : Astagfiru Allah (Mesre
Nyame he bone fakye)

60

Hadiis a yanya firi Abii Huraira ho Onyame penie
nka no nokware okomhyani Mohammed Onyame
asomdwie nka no akase: Nokore se, ade a,yebedikan
abisa akoo wo atemuda we ne nwumadie ho ne,ne
salaat (asereye) se ne salaat no ye yie a,nokore se
enee na wadi nkunim,na w'anya nkwagyee.Na
emom se salaat no see a,nokore nso se na wadi
nkoguo na w'aye ebreguo. Abu Dawud , Tirmizii ne
Nasai na wonnom de baaye.

Index

No table of contents entries found

ak187v1.0 - 03/09/2026